

Strazburg, 17. Decembar 2012

**CDL-AD(2012)024**

**Mišljenje br. 677/2012**

**EVROPSKA KOMISIJA ZA DEMOKRATIJU PUTEM ZAKONA  
(VENECLJANSKA KOMISIJA)**

**MIŠLJENJE  
O NACRTU DVLJE GRUPE USTAVNIH AMANDMANA  
KOJI SE ODNOSE NA PRAVOSUDNI SISTEM CRNE GORE**

**USVOJENO NA 93 PLENARNOJ SJEDNICI VENECLJANSKE KOMISIJE  
(VENECLJJA 14-15 DECEMBAR 2012)**

**Na osnovu komentara koje su dali**

**g-din James HAMILTON (zamjenik lana, Irska)  
g-din Guido NEPPI MODONA (zamjenik lana, Italija)  
g-din Kaarlo TUORI ( lan, Finska)**

---

*Ovaj dokument ne e biti distribuiran na sjednici. Molimo vas da sa sobom ponesete ovaj primjerak.*  
[www.venice.coe.int](http://www.venice.coe.int)

***SADRŽAJ***

I.	Uvod.....	3
II.	Opis situacije.....	3
III.	Načelo zakonitosti.....	4
IV.	Izbor i razrješenje sudija u Crnoj Gori.....	4
V.	O izboru i razrješenju predsjednika Vrhovnog suda.....	5
VI.	O Sudskom savjetu.....	6
	A. Sastav Sudskog savjeta.....	6
	B. Nadležnost Sudskog savjeta.....	8
VII.	O Ustavnom суду.....	9
	A. Donošenje odluka i broj sudija Ustavnog suda.....	9
	B. O sudijama Ustavnog suda.....	9
	C. O predsjedniku Ustavnog suda.....	11
VIII.	O državnom tužilaštvu.....	11
	A. O imenovanju i razrješenju Vrhovnog državnog tužioca.....	11
	B. O Tužilačkom savjetu.....	12
IX.	Zaključci.....	13

## **I. UVOD**

1. Dopisom od 13. juna 2012, predsjednik Skupštine Crne Gore g-din Ranko Krivokapi, zatražio je od Venecijanske komisije da pripremi mišljenje o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore u oblasti pravosu a, usvojenom 28. maja 2012 od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore (u daljem tekstu "prvi set amandmana"), kao i na alternativni nacrt amandmana na Ustav, koji je predložila Socijalisti ka narodna partija Crne Gore (SNP) (drugi set amandmana). (CDL-REF (2012) 023). Parlamentarni izbori su odrržani 14. oktobra 2012, a novi parlament će po eti novu proceduru za pripremu amandmana na Ustav u dogledno vreme.

2. G-din James HAMILTON, g-din Guido NEPPI MODONA, g-din Kaarlo TUORI su postupali kao izvjestioci.
3. Ovo mišljenje usvojila je Venecijanska komisija na svom 93-em plenarnom zasjedanju dana 14-15 decembra 2012.godine.

## **II. OPIS SITUACIJE/ BACKGROUND**

4. Venecijanska komisija je ve analizirala pravosudni sistem Crne Gore u svom Mišljenju o Ustavu iz 2007 (CDL-AD (2007) 047); istom temom se bavila i u svom mišljenju o nacrtu amandmana na Ustav Crne Gore, kao i o nacrtu amandmana na Zakon o sudovima, Zakon o državnom tužilaštvu i Zakon o Sudskom savjetu Crne Gore, usvojenom u 2011 (CDL-AD (2011) 010). Komisija je izrazila mišljenje da je potrebno da ustavne garancije za nezavisnost sudstva budu poboljšane. Uglavnom, Venecijanska komisija smatra da predsednik Vrhovnog suda treba da bude izabran od strane Sudskog savjeta, a sastav Sudskog savjeta treba da se promeni u cilju da se izbjegne politizacija i autokratija. Štaviše, imenovanje i razrešenje državnih tužilaca treba da bude regulisano na ustavnom nivou. Tako će bi trebalo promijeniti sastav Ustavnog suda.

5. Pitanje amandmana na Ustav Crne Gore, tako će se posmatra u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U oktobru 2011.godine Evropska komisija je preporuila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. Ustanovljen je izvjestan napredak, ostvaren unapre ivanjem zakonskog okvira. Međutim, izražena je zabrinutost, između ostalog, zbog imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i sudske Ustavnog suda.

### **III. NA ELO ZAKONITOSTI**

6. I prvim i drugim setom amandmana predložena je promjena lanova 33 i 34 Ustava Crne Gore, koji se bave na elom zakonitosti, pravne sigurnosti, nullum crimen sine lege, kao i nulla poena sine lege (niko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego što je u injeno nije bilo propisano zakonom kao kažnjivo djelo, niti mu se može izre i kazna koja za to djelo nije bila predvi ena). Novi nacrt teksta uvodi mogu nost regulisanja odre enih kažnjivih dela ili sankcija na jednom nižem zakonodavnem nivou (omogu avaju i tako da se usvoje podzakonska akta i pravila umesto formalnih zakona), mada ini rezervu u pogledu krivi nih djela i krivi nih sankcija, koje mogu biti regulisane samo zakonom. Nacrt predloga ne precizira koja djela e biti kažnjiva i koje sankcije e biti predvi ene na nižem zakonodavnem nivou i kojim aktima.

7. Kao što je navedeno od strane Evropskog suda za ljudska prava u svojoj praksi, lan 7 Konvencije "ide izvan zabrane retrospektivne primene krivi nog zakona na štetu optuženog. Tako e, generalno je propisan princip da se samo zakonom mogu predvidjeti krivi na dela i propisati sankcija (nullum crimen, nulla poena sine lege) (izme u ostalog vidjeti, Coëme i drugi protiv Belgije, br 32492/96. , 32547/96, 32548/96, 33209/96 i 33210/96, § 145, ECHR 2000-VII). Iz toga slijedi da:

„Djelo mora biti jasno definisano u zakonu. (...) Ovaj zahtjev je zadovoljen, u slu aju kada pojedinac može, iz formulacije relevantne odredbe, da zna, a ako je potrebno, uz pomo tuma enja sudova, o tome koja djela i propusti e ga u initi krivi no odgovornim. Sud je stoga ukazao da kada je rije o „zakonu“ lan 7 aludira na isti koncept, kao što upu uje i Konvencija na drugim mjestima, kada se koristi taj termin, koncept koji obuhvata kako pisana tako i nepisana pravila i podrazumijeva kvalitativne zahtjeve, posebno one u pogledu dostupnosti i predvidljivosti "<sup>1</sup>

8. Na elo pravne sigurnosti, uklju uju i zahtjeve dostupnosti i predvidljivosti treba poštovati. U sistemu pisanih zakona, formalno-pravna obaveza je važna, naro ito u oblasti krivi nog prava. Dakle, predloženi nacrt izmjena mogao bi biti prihvatljiv, ako se ne bi umanjilo poštovanje principa zakonitosti i injenica da samo formalni zakoni regulišu krivi na dela i propisuju kazne.

### **IV.IZBOR I RAZRJEŠENJE SUDIJA U CRNOJ GORI**

9. Prema sadašnjem lanu 121 Ustava:

„Sudijska funkcija je stalna.

---

<sup>1</sup> ESLjP, Kokkinakis protiv Gr ke, presuda od 25. maja 1993, par. 52; S.V. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 22. novembra 1995, par. 35.

Sudiji prestaje funkcija ako to sam zatraži, kada ispunи uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i ako je osu en na bezuslovnu kaznu zatvora.

Sudija se razrješava dužnosti: ako je osu en za djelo koje ga ini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije; nestru no ili nesavjesno obavlja sudijsku funkciju ili ako trajno izgubi sposobnost za vršenje sudijske funkcije.

Sudija ne može biti premješten ili upu en u drugi sud protiv svoje volje, osim odlukom Sudskog savjeta u slu aju reorganizacije sudova“.

10. Prema predloženom amandmanu VII iz prvog seta amandmana, lan 121 Ustava bi trebao da glasi:

„Sudiji prestaje sudijska funkcija i razrješava se vršenja sudijske funkcije u slu ajevima i po postupku propisanom zakonom.

Sudija se razrješava dužnosti ako je pravosnažnom odlukom osu en za krivi no djelo u injeno zloupotrebo sudijske funkcije“.

11. Drugi set amandmana izri ito navodi da lan 121 Ustava ne treba menjati.

12. Postupak razrješenja i prestanka sudijske funkcije, e prema predloženim amandmanima biti regulisan zakonom i više ne e biti sadržan u Ustavu ( izuzev u slu aju da sudija pravosnažnom odlukom bude osu en za krivi no djelo u injeno zloupotrebo sudijske funkcije). Po mišljenju Venecijanske komisije, osnovni uslovi za razrješenje sudija treba zadržati na ustavnem nivou, iako zakonodavstvo treba da razvije detaljan propis u tom smislu. Tako e je prikladno da se zadrži ustavna odredba o stalnosti sudijske funkcije do njihovog odlaska u penziju<sup>2</sup>.

## **V. O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA**

13. Prema sadašnjem l. 124 Ustava „Predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava te funkcije Skupština na zajedni ki predlog predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade“. U svom Mišljenju CDL-AD (2007) 047, Komisija je kritikovala ovo rešenje koje isklju uje sudstvo iz postupka imenovanja, jer "to daje utisak da je cijelo sudstvo pod kontrolom ve ine u Skupštini, a da predsednik Crne Gore, predsjednik Skupštine i premijer u estvuju u politi koj kontroli sudija ". To predstavlja rizik da se podrije povjerenje javnosti u nezavisnost i samostalnost cijelog sudstva, bez obzira da li su sve druge sudije izabrane od strane nezavisnog savjeta sudstva . Komisija smatra da bi bilo prikladnije rješenje imenovanje od strane Sudskog saveta sa dvotre inskom ve inom (stav 88).

---

<sup>2</sup> Pogledajte Izveštaj o nezavisnosti pravosudnog sistema: dio I nezavisnost sudija, CDL-AD (2010) 004, ta . 33-38.

14. Prema VIII amandmanu prve grupe amandmana<sup>3</sup> „Predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava Sudski savjet dvotre inskom ve inom, na prijedlog Opšte sjednice Vrhovnog suda.Predsjednik Vrhovnog suda bira se na pet godina“.

15. Prema amandmanima IV i VII iz druge grupe amandmana, predsjednik Vrhovnog suda e biti izabran od strane parlamenta dvotre inskom ve inom.

16. Venecijanska komisija je predloge sadržane u prvom setu amandmana ocijenila veoma pozitivno. Komisija je u prethodnim mišljenjima navela da donošenje kona ne odluke o imenovanju i razrješenju predsjednika Vrhovnog suda od strane Parlamenta odaje utisak politi ke kontrole. Predloženi amandmani u potpunosti usvajaju takvu kritiku i eliminišu bilo kakav politi ki uticaj na izbor predsjednika Vrhovnog suda. U tom smislu, transparentnost postupka za izbor i razrješenje predsjednika Vrhovnog suda od strane Sudskog savjeta, dvotre inskom ve inom, na predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda , trebala bi da bude obezbije ena.

17. Što se ti e predloga navedenog u drugom setu amandmana, uslov za dvotre insku ve inu predstavlja poboljšanje u odnosu na sadašnje stanje, me utim, Venecijanska komisija smatra da je prvi predlog - izbor i razrješenje od strane Sudskog savjeta, prikladniji i treba da bude zadržan<sup>4</sup>.

## **VI. O SUDSKOM SAVJETU**

### **A. Sastav Sudskog saveta**

18. Izn 127 važe eg Ustava navodi:

„Sudski savjet ima predsjednika i devet članova.

Predsjednik Sudskog savjeta je predsjednik Vrhovnog suda.

članovi Sudskog savjeta su:

- 1) četiri sudije koje bira i razrješava Konferencija sudija;
- 2) dva poslanika koje bira i razrješava Skupština iz reda parlamentarne ve ike i opozicije;
- 3) dva ugledna pravnika koje bira i razrješava predsjednik Crne Gore;
- 4) ministar pravde.

Sastav Sudskog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore.

Mandat Sudskog savjeta je četiri godine“.

---

<sup>3</sup> Ovaj amandman uklapa sa amandmanima III i IV, kojim e se promijeniti l. 82 i 91 Ustava, kako bi se parlament oslobođio dužnosti da bira i razrješava predsednika Vrhovnog suda;

<sup>4</sup> Postoji nedoslednost izme u ovog amandmana i predloženog amandmana X od strane SNP-a, koji predlaže da predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješava Sudski savjet.

19. Prema obije ta ke IX amandmana iz prve grupe i amandmana VIII iz druge grupe amandmana, Sudski savjet treba da ima predsednika i devet lanova, kao što slijedi:

- 1) predsjednik Vrhovnog suda;
- 2) etiri sudije, koje bira i razrješava Konferencija sudija.
- 3) dva ugledna pravnika koje bira i razrješava Skupština na predlog parlamentarne ve ine i opozicije;
- 4) dva ugledna pravnika koje imenuje i razrješava Predsjednik Crne Gore;
- 5) ministar nadležan za poslove pravosu a.

Predsjednika Sudskog savjeta bira Sudski savjet iz reda svojih lanova, koji nijesu nosioci sudijske funkcije, dvotre inskom ve inom glasova lanova Sudskog savjeta. Za predsjednika Sudskog savjeta ne može biti biran ni ministar nadležan za poslove pravosu a.

Predsjednik Sudskog savjeta ima odlu uju i glas u slu aju jednakog broja glasova<sup>5</sup>. Sastav Sudskog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore.  
Mandat Sudskog savjeta je etiri godine“.

20. VK pozdravlja predloženi sastav Sudskog savjeta kojim se postiže paritet izme u lanova SS iz reda sudija i drugih lanova - laika. Ovakvim sastavom bi se izbjegao rizik od politi kog uticaja i autokratije.

21. Me utim, paritet lanova iz reda sudija i laika se ne odnosi na disciplinski postupak, kako ministar pravde ne može da glasa u takvim slu ajevima i, kao posledica toga, sudije e imati ve inu (vidi ta ku X iz prve grupe i ta ku IX iz druge grupe amandmana). Dakle, kao što je prethodno navedeno (CDL-AD (2011) 010, st. 22), klju ni dodatni element ove ravnoteže bi bilo da se u l. 127 Ustava doda novi stav. Koji se ti e sastava vije a u okviru SS, koje odlu uje u disciplinskim postupcima, a u kojem treba obezbijediti paritet lanova iz reda sudija i lanova laika ( sa izuze em ministra pravde). Detalji u vezi sa disciplinskim vije em mogu biti regulisani zakonom, uzimaju i u obzir važnost uskla ivanja nezavisnosti sudstva i istovremeno obezbijediti njegovu odgovornost.

22. U cilju uspostavljanja tražene ravnoteže veoma je pozitivan predlog da Predsjednika Sudskog savjeta bira Sudski savjet iz reda svojih lanova, koji nijesu nosioci sudijske funkcije, dvotre inskom ve inom glasova, lanova Sudskog savjeta.

23. Najzad, lanovima Sudskog savjeta iz reda sudija treba da bude izbalansirana zastupljenost sudija iz razli itih sudova, i ovaj princip treba da bude izri ito dodat.

---

<sup>5</sup> SNP predlaže da se ne dozvoli da predsjednik Vrhovnog suda ima odlu uju i glas, kako bi se izbjeglo preglasavanje od strane lanova Sudskog savjeta iz reda sudija. Me utim, odlu uju i glas predsjednika, uglavnom u disciplinskom postupku je važan za uspostavljanje ravnoteže izme u nezavisnosti I odgovornosti sudija.

## **B. NADLEŽNOST SUDSKOG SAVJETA**

24. Što se ti e nadležnosti Sudskog savjeta, lan 128 važe eg Ustava glasi:

„Sudski savjet:

- 1) bira i razrješava sudiju, predsjednika suda i sudiju-porotnika;
- 2) utvr uje prestanak sudijske funkcije;
- 3) utvr uje broj sudija i sudija-porotnika u sudu;
- 4) razmatra izvještaj o radu suda, predstavke i pritužbe na rad suda i zauzima stavove o njima;
- 5) odlu uje o imunitetu sudije;
- 6) predlaže Vladi iznos sredstava za rad sudova;
- 7) vrši i druge poslove utvr ene zakonom.

Sudski savjet odlu uje ve inom glasova svih lanova.

U postupcima disciplinske odgovornosti sudija, ministar pravde ne glasa“.

25. Prema amandmanima obije grupe (amandmani X i IX), l. 128 Ustava bi trebao da glasi:

„Sudski savjet:

- 1) bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda;
- 2) bira i razrješava predsjednika Sudskog savjeta;
- 3) bira i razrješava sudiju, predsjednika suda i sudiju-porotnika;
- 4) razmatra izvještaj o radu suda, predstavke i pritužbe na rad suda i zauzima stavove o njima;
- 5) utvr uje prestanak sudijske funkcije;
- 6) odlu uje o imunitetu sudije;
- 7) predlaže Vladi iznos sredstava za rad sudova;
- 8) vrši i druge poslove utvr ene zakonom.

Sudski savjet odlu uje ve inom glasova svih lanova.

U postupcima disciplinske odgovornosti sudija, ministar nadležan za poslove pravosu a ne glasa“.

26. Izmjene lana 128 odražavaju predložene nadležnosti Sudskog savjeta da bira i razrješava predsednika Sudskog savjeta i Vrhovnog suda, te ih zato treba pozdraviti. Me u nadležnostima SS bilo bi bolje da se izri ito navede da SS donosi odluke koje se ti u upu ivanja sudija, njihovog unapre enja i drugih aspekata koje se odnose na njihov pravni položaj. Što se ti e imuniteta, treba podsetiti da je Venecijanska komisija tvrdila da je "nesporno da sudije moraju da budu zašti eni od spoljnih

uticaja i u tom cilju, oni treba da uživaju funkcionalni - ali samo funkcionalni imunitet"<sup>6</sup>.

## **VII. O USTAVNOM SUDU**

### **A. Donošenje odluka i broj sudija Ustavnog suda**

27. Amandmanima obije grupe u vezi sa čl. 151 Ustava se predviđa da Ustavni sud odlučuje o ustavnoj žalbi u vijeću u sastavljenom od trojice sudija. Amandmanima se takođe predviđa da vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeće ne postigne jednoglasnost, o ustavnoj žalbi odlučuje Ustavni sud, na plenarnoj sjednici. VK je ranije navela da je uobičajena i korisna metoda za rasterećenje Ustavnog suda stvaranje „manjih vijeća sudija koji bi odlučivali o predmetima koje su podnijeli pojedinci i gdje se plenarna sjednica saziva samo ako treba donijeti odluku o novim ili važnim pitanjima“<sup>7</sup>. Ovo je stoga izmjena koja je u skladu sa evropskim standardima.

28. Dalje je predloženo (prvi set amandmana, tačka XIII) da se poveća broj sudija Ustavnog suda sa sedam na devet. Dodatni troškovi koji bi time nastali mogu biti opravdani samo potrebotom da se radi u vijećima, u cilju da se riješe zaostali predmeti Ustavnog suda.

### **B. O sudijama Ustavnog suda**

29. Prema važećem Ustavu, postoji sedam sudija Ustavnog suda, koje bira i razrješava Skupština, bez kvalifikovane većine, na predlog predsjednika države.

30. Prvi set amandmana (tačka XIII) ostavlja izbor i razrješenje devet sudija u rukama parlamenta, bez kvalifikovane većine (po V amandmanu, Skupština donosi ovu odluku "većinom glasova od ukupnog broja svojih lanova"), na predlog predsjednika. Predloženi amandman XIII utvrđuje da se sudije Ustavnog suda "biraju na period od 12 godina", bez naznake da mandat nije obnovljiv.

31. Drugi set amandmana (tačka XV) predlaže druga ije rešenje, po kome sudije Ustavnog suda bira i razrješava Skupština i to: tri sudije na predlog Predsjednika Crne Gore, tri sudije na predlog Sudskog savjeta i tri sudije na predlog Nadležnog radnog tijela Skupštine. Ovo je u kombinaciji sa amandmanom IV, po kojem Skupština bira i razrješava sudije Ustavnog suda dvotre inskom većinom.

31. Venecijanska komisija je ranije isticala da:

---

<sup>6</sup> CDL-AD(2010)004-e, tačka 60-61.

<sup>7</sup> CDL-AD(2010)004-e, tačka 60-61.

" U Evropi, ustavni sudovi se esto u potpunosti biraju kvalifikovanom ve inom u parlamentu (npr. Nema ka) ili razna tijela i institucije imaju ovlaš enje da biraju dio sudija Ustavnog suda, na primjer u Italiji, gdje jednu tre inu lanova bira predsednik Republike,jednu tre inu biraju sudije osnovnih, viših i upravnih sudova , a poslednju tre inu bira Skupština kvalifikovanom ve inom. Dok „parlament samo“ model obezbje uje visok demokratski legitimitet, mješoviti sastav ima prednost štite i imenovanje jednog dijela lanova od politi kih uticaja<sup>8</sup>.

33. U praksi, u svojim prethodnim misljenjima o Crnoj Gori, Venecijanska komisija je istakla da sistem u kojem su sve sudije Suda izabrane od strane Parlamenta na predlog Predsjednika "ne obezbje uje balansiranu kompoziciju Suda". U mišljenju o Ustavu Crne Gore, Komisija je iznijela da smatra da ukoliko je Predsjednik pripadnik ve inske partije, postoji opasnost da e sve sudije Suda biti naklonjene ve ini. Za izbor svih sudija Suda Parlamenta bi bila potrebna najmanje kavljifikovana vecina<sup>9</sup>".

34. Komisija je u svom prethodnom mišljenju navela da bi mandat sudija Ustavnog suda trebao biti neobnovljiv. Prema studiji o sastavu ustavnih sudova , "Mogu nost ponovnog izbora može biti takvo da ugrozi nezavisnost sudije. Da bi se izbegao ovaj rizik, izgleda preporu livo da se obezbedi duži mandat ili imenovanje do penzionisanja <sup>10</sup>"

Zaista, u bivšoj mišljenje o zakonu o Ustavnom суду Crne Gore, Komisija je izjavila da je "nedostatak zabrane ponovnog izbora može ugroziti nezavisnost sudije" (CDL-AD (2008) 30, st. 20. ).

35. U tom kontekstu, Komisija smatra da bi predlog prvog seta amandmana (izbor svih sudija ustavnog suda od strane parlamenta bez dvotre inske kvalifikovane ve ine za reizbor tokom perioda od 12 godina, ozbiljno ugrozio nezavisnost Ustavnog suda,stoga nije u skladu sa evropskim standardima. Izbor sudija Ustavnog suda treba da se vrši dvotre inskom kvalifikovanom ve inom, sa mehanizmom protiv mogu ih zastoja. To je pitanje za crnogorske vlasti koje rešenje bi moglo biti adekvatno,protiv eventualnih zastoja, ali koje ne bi trebalo da deluje podsticajno na postizanje sporazuma po osnovu kvalifikovane ve ine u prvom stepenu. Pored toga, u svakom slu aju se preporu uje da se lan 153 Ustava države jasno precizira da sudije imaju samo jedan mandat, bez daljeg produžetka.

36. Drugi set amandmana predlaže intervenciju drugih u esnika u imenovanju Sudija Ustavnog Suda. Postoje razliciti modeli vezani za sistem imenovanja sudija Ustavnog Suda<sup>11</sup>; Venecijanska Komisija ne podrzava podatak da Ustavni sud treba da bude izabran od strane sudstva, posto postoji mogucnost smetnje u smislu

---

<sup>8</sup> CDL-AD(2012)009, ta . 8.

<sup>9</sup> CDL-AD(2007)047, ta . 122 and 123.

<sup>10</sup> CDL-STD(1997)020, 1997.

<sup>11</sup> Pogledajte Studiju o sastavu ustavnih sudova, CDL-STD (1997) 020.

odgovornosti. Međutim, ukoliko Crna Gora teži da povjeri zadatak imenovanja jedne treće sudija Ustavnog Suda sudske branši, ta može treba da bude dodata sudijama najvišeg reda i upravnim sudovima. Jace mјere predostrožnosti su potrebne u slučaju smjenjivanja sudija.

### C. O predsjedniku Ustavnog suda

37. Prema predloženom amandmanu (u prvom, kao i u drugom setu amandmana) lana 153 Ustava i lana 82, predsjednika Ustavnog suda više ne bira i razrješava Skupština. Ovaj izbor je prepуšten samom Ustavnom суду, koji bira i razrješava svoje predsjednike.

38. Venecijanska komisija pozdravlja ovu pozitivnu promjenu.

## VIII. O državnom tužilaštvu

### A. O imenovanju i razrješenju Vrhovnog državnog tužioca

39. Po prvom setu amandmana, institucija koja je zadužena za imenovanje i razrješenje Vrhovnog državnog tužioca ostaje nejasna: dok su u lanu 82 Ustava riječi "Vrhovni državni tužilac" izbrisane sa spiska lica koje imenuje i razrješava Skupština, lan 135 Ustava ostaje nepromijenjen, i navodi da Vrhovnog državnog tužioca (i državne tužioce) treba da imenuje Skupština Crne Gore. Ove odredbe ocigledno nijesu saglasne međusobno. U svakom slučaju, Komisija smatra da bi imenovanje i razrješenje Vrhovnog državnog tužioca trebalo i dalje da bude u rukama Parlamenta, ali sa kvalifikovanom većinom i sa mehanizmom protiv mogućih zastoja<sup>12</sup>.

40. Pod drugom setu amandmana, Vrhovnog državnog tužilca bi birala i razrješavala Skupština, dvotre inskom većinom.

41. Venecijanska komisija pozdravlja ovaj predlog. Odredba treba da bude dodatak za sprječavanje mogućeg zastoja. Razlozi za razrješenje Vrhovnog državnog tužioca treba da budu regulisani Ustavom, dok bi postupak mogao da bude regulisan zakonom.

### B. O Tužilaštvu kom Savjetu

---

<sup>12</sup> CDL-AD(2011)10, tačka . 54.

42. Istanica 136 važe eg Ustava navodi da :

*"Tužila ki savjet obezbje uje samostalnost državnog tužilaštva i državnih tužilaca.*

*Tužila ki savjet bira i razrješava Skupština.*

*Izbor, mandat, nadležnost, organizacija i na in rada Tužila kog savjeta ure uju se zakonom".*

43. Prvi set amandmana se ne bavi Tužila kim savjetom.

44. Drugi set amandmana predlaže izmjenu lana 136 Ustava, kako bi se obezbjedilo da sastav Tužila kog savjeta bude kao što slijedi:

- a) Vrhovni državni tužilac;
- b) etiri državna tužioca, koja se biraju na proširenoj sjednici Vrhovnog državnog tužilaštva;
- c) Dva advokata,koje bira i razrješava Skupština na predlog ve ine i opozicije;
- d) Dva istaknuta pravnika, koja imenuje i razrješava predsjednik Crne Gore;
- e) Jedan predstavnik ministarstva nadležnog za pravosu e, kojeg postavlja i razrješava ministar pravde.

45. Predsjednik Tužila kog savjeta ne bi trebalo po službenoj dužnosti da bude Vrhovni državni tužilac, ali može biti izabran me u redovnim lanovima Savjeta, dvotre inskom ve inom.

46. Što se ti e nadležnosti Tužila kog savjeta, po drugom setu amandmana Tužila ki savjet e imati nadležnost da imenuje i razrješava državne tužioce i rukovodioce Državnih tužilaštava, utvr uje prestanak funkcije rukovodilaca državnih tužilaštava i državnih tužioca, odlu uje o imunitetu, predlaže Vladi iznos sredstava za rad državnog tužilaštva, i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

47. Venecijanska komisija je ve isticala, a ovom prilikom i ponavlja da unošenje u Ustav sastava i klju nih nadležnosti Tužila kog savjeta treba pozdraviti<sup>13</sup>. Tako e, treba pozdraviti i oduzimanje ovlaš enja Parlamentu da bira državne tužioce. Alternativni mehanizami kojim bi se mogla obezbijediti ve a odgovornost mogu biti ure eni zakonom.

48. Amandmani u vezi sa pristupom tužiocima, na isti na in kao sudijama, predlažu da u suštini Tuzila ki savjet primjeni iste obrasce kao i Sudski savjet. Venecijanska komisija naglašava da, za razliku od sudstva gdje je svaki sudija nezavisani tužilastvo u Crnoj Gori mora da prati hijerarhijski model. U hijerarhijskom sistemu, viši tužilac mora da bude u stanju da na adekvatan na in vrši kontrolu nad odlukama svoje kancelarije, pod odgovoraju im garancijama prava svakog tužioca. Ali ta prava ne

---

<sup>13</sup> (CDL-AD(2011)10, stav 53;

uklju uju ni jedno pravo nižeg tužioca da promijeni odluku niti pravac donošenja odluke višeg tužioca i na kraju krajeva glavnog tužioca, koji je odgovoran za sve odluke njegove ili njene kancelarije. Ovo je suprotno sa pozicijom predsjednika suda, koji nema nikakvu kontrolu niti odgovornost za odluke pojedina nih sudija. Vrhovni državni tužilac mora tako e da ima odgovornost za upravljanje tužilaštvom kao i neophodna ovlaš enja za to. Tamo gdje Tuzila ki savjet, kao što je slu aj u nacrtu, ima kao zna ajnu komponentu lanove koje su izabrali tužioci, svaki rizik od blokiranja bi trebao da bude izbjegnut. S druge strane, po Ustavu Crne Gore Tužila ki savjet je odgovoran za obezbje ivanje autonomije tužilaštva.

49. Dakle, odgovaraju i bilans se može na i izme u ja anja Vrhovnog državnog tužioca (koji je odgovoran pred parlamentom) da se postigne efikasno funkcionisanje i upravljanje tužilaštva, s jedne strane i izbegavanje prekomjernog ovlaš enja u njegovim ili njenim rukama, s druge strane. Treba uzeti u obzir i veoma ograni en broj tužilaca u Crnoj Gori.

50. Po mišljenju Venecijanske komisije, Vrhovni državni tužilac treba da predsjedava, po službenoj dužnosti, Tužila kim savjetom (should chair ex officio), osim u disciplinskim postupcima. Tužila ki imunitet treba da bude strogog ograni ena na funkcionalni imunitet.

51. Potrebno je da postoji efikasan pravni lijek da ospori odluke u disciplinskom postupku.

## **IX. Zaklju ci**

52. Venecijanska komisija je i u svojim prethodnim mišljenjima isticala potrebu da se postigne puna nezavisnost pravosu a i Ustavnog suda i važnost da se izbegne politi ki uticaj i autokratija.

53. Predloženi amandmani na Ustav koji se razmatraju su koraci u pravom smjeru i pokušaji da se poboljša postoje a situacija. I prvim i drugim setom amandmana se teži da se ograni i uloga Parlamenta i uspostavi uravnotežen sastav izme u sudija i drugih lanova Sudskog savjeta.

54. Prvi set amandmana u potpunosti uzima u obzir raniju kritiku izraženu od strane Venecijanske komisije i utvr uje da imenovanje i razrešenje predsjednika Vrhovnog suda ne može biti ostavljeno u rukama parlamenta, ve u rukama Sudskog savjeta. *Sastav Sudskog savjeta je tako e poboljšan u predlozima, iako treba da budu uklu ene dodatne garancije kako bi se obezbedio paritet u disciplinskim postupcima.*

55. Drugi set amandmana daje predlog o imenovanju sudija Ustavnog suda kojim se utvr uju u eš e razli itih institucionalnih aktera. Iako ovaj sistem može poboljšati nezavisnost i legitimitet Suda, može da ima i svoje nedostatke u pogledu odgovornosti. Što se ti e državnog tužilaštva, drugi set amandmana sadrži pozitivan

predlog o imenovanju i razrješenju Vrhovnog državnog tužioca od strane Skupštine dvotre inskom ve inom, uzimaju i u obzir prethodne preporuke Venecijanske komisije. Mjere za spre avanje zastoja treba dodati u Ustavu. Venecijanska komisija tako e smatra da Vrhovni državni tužilac treba da predsjedava u Tužila kom savjetu, osim u disciplinskom postupku.

56.Venecijanska komisija podsti e Crnu Goru da nastavi sa reformom Ustava. Ipak, kako je naglašeno ranije, promena u Ustavu Crne Gore, ne e biti dovoljna da popravi situaciju u pravosu u. Zakonodavstvo tako e treba promeniti da garantuje transparentnost i efikasnost disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca, paritet u sastavu disciplinske komisije unutar Sudskog savjeta i Tužila kog savjeta i unaprijediti proces imenovanja sudija i tužilaca.

57.Venecijanska komisija izražava svoju spremnost da dodatno pomogne crnogorskim vlastima u tom pogledu.